

Informacija o potpisivanju Deklaracije o djeci, mladima i klimatskim promjenama sa predlogom Deklaracije

Kancelarija UNICEFA za Crnu Goru se obratila Vladi Crne Gore sa predlogom za Potpisivanje Deklaracije o djeci, mladima i klimatskim promjenama.

Predviđeno je da potpisivanje Deklaracije o djeci, mladima i klimatskim promjenama bude održano u petak, 19. aprila 2024. godine tokom posjete gospođe Regine De Dominicis, regionalne direktorke UNICEF-a za Evropu i centralnu Aziju, predstavnice UNICEF-a pri UN u Ženevi, specijalne koordinatorke za izbjegličku i migrantsku krizu u Evropi.

Saradnja koju Vlada Crne Gore ostvaruje sa UNICEF-om je od velike važnosti u cilju zaštite djece od siromaštva, nasilja i eksploatacije, kao i ranog razvoja djece, kvalitetnog obrazovanja i osnaživanja adolescenata kao i praćenje stanja prava djeteta. Pravo na zdravu životnu sredinu bi trebalo da bude pravo koje se podrazumijeva .

Potpisivanjem ove Deklaracije pokazujemo posvećenost Vlade Crne Gore da kontinuirano uzima u obzir specifične potrebe, prava i perspektivu djece i mladih u svojim klimatskim politikama i aktivnostima na svim nivoima.

Potpisivanjem Crna Gora postaje jedna od preko 40 zemalja u svijetu koje su do sada potpisale ovu Deklaraciju.

Deklaracija o djeci, mladima i klimatskim promjenama

Imajući u vidu da se djeca suočavaju s povećanim i specifičnim rizicima zbog klimatskih promjena, da se ti uticaji već očituju, te da najugroženija i najmarginalizovanija djeca snose najveći teret;

Prepoznajući globalno vodstvo i pozive djece i mladih na hitne i neposredne klimatske mjere, kao i njihovu veoma važnu ulogu kao nosilaca promjena;

Podsjećajući na obavezu iz člana 2 Pariskog sporazuma da se ograniči rast prosječne globalne temperature značajno ispod 2°C u odnosu na predindustrijski nivo i nastave naponi da se ograniči rast temperature do 1,5°C u odnosu na predindustrijski nivo, kao i na globalni cilj prilagođavanja iz člana 7, uviđajući da bi te obaveze značajno smanjile rizike i uticaje klimatskih promjena;

Dodatno potvrđujući Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i sve instrumente ljudskih prava relevantne za zaštitu, promociju, poštovanje i ostvarivanje ljudskih prava sve djece i mladih;

Podsjećajući na opredijeljenost država Pariskim sporazumom da poštuju, promovišu i u obzir uzimaju svoje obaveze u pogledu ljudskih prava, uključujući prava djece i međugeneracijsku pravičnost, prilikom preduzimanja mjera koje se tiču klimatskih promjena;

Podsjećajući i na Rezolucije Savjeta za ljudska prava 37/8, 35/20 i 40/11 koje se odnose na prava djece i mladih u pogledu štete po životnu sredinu i klimatskih promjena, te da bezbjedna klima predstavlja ključni element prava na sigurnu, čistu, zdravu i održivu životnu sredinu i da je od suštinske važnosti za život i dobrobit ljudi;

OBAVEZUJEMO SE da ćemo u obzir uzeti sljedeće:

- 1. Zalaganje za globalno priznavanje i ostvarivanje neotudivog prava djeteta na zdravu životnu sredinu**, te preduzimanje koraka za ugradnju ovog prava, gdje je to prikladno, u nacionalne, regionalne i globalne okvire i/ili nacionalne politike i zakonodavstvo;
- 2. Jačanje napora za poštovanje, promovisanje i uzimanje u obzir prava djece i mladih** prilikom sprovođenja Pariskog sporazuma na svim nivoima, uključujući prepoznavanje njihovih specifičnih ranjivosti, kao i njihovog statusa ključnih zainteresovanih strana i aktera u sprovođenju nacionalnih mjera prilagođavanja i ublažavanja, nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC), nacionalnih planova prilagođavanja (NAP) i dugoročnih strategija koje se tiču emisija gasova s efektom staklene bašte, uključujući razmatranje posebne uloge i odgovornosti privatnog sektora;
- 3. Povećanje i ubrzanje ulaganja u mjere prilagođavanja, smanjenja rizika od katastrofa i ublažavanja** koje odgovaraju potrebama djeteta, svjesni hitne potrebe za dosezanjem do najugroženije djece i zalaganjem da kriterijumi koji u obzir uzimaju potrebe djeteta budu integrisani u multilateralne fondove;

4. Jačanje kapaciteta djece i mladih u vezi s naporima koji se ulažu u pogledu ublažavanja klimatskih promjena i prilagođavanja istima uspostavljanjem i ulaganjem u obrazovanje o klimatskim promjenama i životnoj sredini, te omogućavajući djeci i mladima da ovladaju znanjima i vještinama neophodnim da se zaštite i doprinesu bezbjednoj i održivoj budućnosti, osiguravajući da se takvi naporima dosegne do marginalizovane djece i mladih;

5. Pospješivanje svrsishodnog učešća djece i mladih u procesima koji se tiču klimatskih promjena, kroz dijalog u okvirima Akcije za klimatsko osnaživanje, učešćem u programu Omladinski delegati Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC), te ispitivanjem mogućnosti za djelotvornu podršku prioritetima Zvanične grupe za djecu i mlade UNFCCC-a (YOUNGO) i učešću mladih, s fokusom na globalni jug;

6. Istraživanje mjera za uspostavljanje međunarodne Komisije za djecu i buduće generacije, kao i novih ili postojećih mehanizama na nacionalnom nivou kako bi se osiguralo svrsishodno učešće djece i mladih u donošenju odluka o klimatskim promjenama;

7. Usvajanje institucionalnih i administrativnih mjera, kao i uspostavljanje partnerstava, na nacionalnom i međunarodnom nivou kako bi se aktivno radilo na ostvarivanju navedenih ciljeva, kao i da bi se poboljšali koherentnost rada i sveobuhvatnost fokusa na djecu i mlade u klimatskim akcijama, u pogledu procesa donošenja odluka i tokova rada UNFCCC-a, kao i implementacije Pariskog sporazuma i Ciljeva održivog razvoja.

Dragoslav Šćekić

Datum

Potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade
i ministar sporta i mladih

DECLARATION ON CHILDREN, YOUTH AND CLIMATE ACTION

A pledge drafted by children and youth and aligned to by champion governments willing to uphold priorities identified by children and youth throughout the world.

Considering that children face heightened and specific risks due to climate change, that these impacts are already occurring, and that the most disadvantaged and marginalized children bear the heaviest burden;

Acknowledging the global leadership and calls of children and young people for urgent and immediate climate action, as well as their critical role as agents of change;

Recalling the commitment made in Article 2 of the Paris Agreement to limit the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, as well as the global goal on adaptation in Article 7, recognizing that these commitments would significantly reduce the risks and impacts of climate change,

Reaffirming the Universal Declaration of Human Rights, the UN Convention on the Rights of the Child, and all human rights instruments relevant to the protection, promotion, respect and fulfilment of the human rights of all children and young people;

Recalling the Paris Agreement commitment by States to respect, promote and consider their respective obligations on human rights, including the rights of children, and intergenerational equity, when taking action to address climate change;

Recalling also Human Rights Council Resolutions 37/8, 35/20 and 40/11 which address the rights of children and young people with respect to environmental harm and climate change, and that a safe climate is a vital element of the right to a safe, clean, healthy and sustainable environment and is essential to human life and well-being;

Commit, therefore, to consider:

1. **Advocating for global recognition and fulfilment of children's inalienable right to a healthy environment**, and to take steps to enshrine this right where appropriate into national, regional and global frameworks and/or national policies and legislation;
2. **Enhancing efforts to respect, promote and consider the rights of children and young people** in implementation of the Paris Agreement at all levels, including recognition of their specific vulnerabilities, as well as their status as key stakeholders and implementers, in countries' national climate adaptation and mitigation measures, Nationally Determined Contributions (NDCs), National Adaptation Plans (NAPs), and long-term greenhouse gas emissions development strategies, including consideration of the particular role and responsibilities of the private sector;
3. **Scaling up and accelerating investment in child- and youth-responsive adaptation, disaster risk reduction and mitigation measures**, cognizant of the urgent need to

focus on reaching children most at risk, and advocate for child-sensitive criteria to be mainstreamed in multilateral funds;

4. **Strengthening the capacity of children and young people on climate change mitigation and adaptation efforts** by establishing and investing in climate change and environmental education, and equipping children and young people with the knowledge and skills required to protect themselves and contribute to a safe and sustainable future, ensuring that such efforts reach marginalized children and youth;
5. **Enhancing the meaningful participation of children and youth in climate change processes**, including through the Action for Climate Empowerment dialogue, by participating in the Youth Delegate Programme in the UNFCCC, and examining opportunities to meaningfully support YOUNGO priorities and the participation of young people, with a focus on the Global South;
6. **Exploring measures to establish an international Commission for Children and Future Generations**, as well as new or existing mechanisms at the national level to ensure the effective participation of children and youth in decision making on climate change;
7. **Adopting institutional and administrative measures, as well as partnerships, at national and international levels to actively pursue the above objectives**, and to enhance coherence and a cross-cutting focus on children and youth in climate action, including with respect to UNFCCC decision-making processes and workstreams, and implementation of the Paris Agreement and Sustainable Development Goals.

SIGNATURE:

DATE:

OFFICE:
